

SETSWANA
GRADE R – BOOK 1
TERM 1
ISBN 978-1-4315-0696-5
THIS BOOK MAY NOT BE SOLD.
13th Edition



9 781431 506965



Leina:



basic education
Department:
Basic Education
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA



Mophato R



SETSWANA
Buka I

Kgweditsharo I



Mme Angie Motsheka,
Tonakgolo ya Thutotheo



Ng. Reginah Mhaule,
Motlatsatonakgolo ya Thutotheo

Mo dingwageng tse tsa Kamogelo (Mophato R) Dibukatiro tsa Rainbow di bopa karolo ya togamaano ya Lefapha la Thutotheo ya go rotloetsa tiragatso ya sekolo ya bana ba Aforikaborwa. Ditlholtlhomisi di supa gore ngwaga mongwe le mongwe o bana ba fiwang ditirwana tse di ba rotloetsang e bile di ba tlhotlhelletsa pele ba ya kwa Mophatong wa 1, ba dira botoka mo dithutong tsa dingwaga tse di latelang – ke gore, mo dikolong tsa bona tsa poraemari le tsa sekontari. Ke ka moo go gatelelwang thuto ya Mophato wa R jaana.

Kharikhulamo ya Seemo sa Motheo e batla gore barutwana ba Mophato wa R ba fiwe tshono ya go godisa bokgoni jwa bona jwa pele ga go buisa, pele ga go kwala le pele ga matesisi le go tlhalosa bokgoni jo ba tlaa bo tlhokang gore ba nne le motheo o o tsepameng wa thuto gore go tle go nne bonolo mo go bona go ithuta mo Mophatong wa 1 le mo go e e latelang.

Ka jalo, dibukatiro tsa Mophato wa R di ikaeletse go thusa bana mo go godiseng bokgoni jo le mareo a tshimologo a botlhokwa a ba tlaa a tlhokang go bopa motheo o o tsepameng wa go ithuta. Di tletse ka ditshono tse di ka thusang bana go godisa le go ikatisa tebang le bokgoni jo bo tlaa ba baakanyetsang sekolo se se tlhwaafetseng.

Pele bana ba ithuta go buisa ka tlhwaafalo ba tshwanetse go itse go tshwara buka le go phutholola ditsebe tsa yona, le go tlhaloganya gore dibuka di bereka jang le gore di dirisiwa jang. Ba tshwanetse go tlhaloganya kgolaganfa gare ga mafoko le ditshwantsho tse di mo bukeng le go lemoga gore mafoko a a mo tsebeng a bopiwa ke medumo le gore a na le bokao. Fela jalo, pele bana ba ithuta go kwala, ba tshwanetse go tlhabolola tiriso ya dirwe tsa mmele, go ikatisa go bopa dibopego mme morago ba tswelela pele go bopa ditlhaka. Tse ke jona bokgoni jo dibukatiro tse di ikaeletseng go bo godisa le go bo tlhabolola.

Re a itse gore bana botlhe ga ba ithute ka lebelo le le tshwanang, mme dibukatiro tsa Mophato wa R di kgontsha barutabana go bereka go ya ka lebelo la morutwana mongwe le mongwe, mme fa go tlhogega morutabana a ka boela morago a bo a ya kwa pele mo bukeng go tsamaelana le kgolo ya ngwana. Ditirwana di tlaa thusa barutabana go lemoga makoa a bana ba nang le ona gore makoa a a baakanngwe pele ngwana a simolola sekolo se se tlhwaafetseng.

Dibukatiro di tsolotanya thuto ya Puo. Matesisi le Bokgoni jwa Botshelo go ya ka merero e le 20 di dirisa boitumediso le mekgwa e e jesang monate go ngoka maikutlo le theetsa ya barutwana. Re soloefela gore barutwana ba gago ba tlaa itumelela go dira ditirwana tsa dibukatiro tse fa ba ntse ba gola e bile ba ithuta, le gore wena jaaka morutabana wa bona o tlaa abelana kgotsa wa thusana le bona mo boithabisong jwa bona.

Tirisano mmogo



Go aga malepa...



basic education
Department:
Basic Education
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

Sponsored by
OMO


SCAN HERE
or visit [OMO.CO.ZA](http://omo.co.za)
for fun activities in
the OMO Messy
Play Zone.



Mophato R

O GOLAGANTSE

- Puo ya gae
- Dipalo
- Dikgono tsa Botshelo



1	Nna	2
2	Mmele wa me	12
3	Mo phaposiborutelong	24
4	Botshelo jo boitekanetseng	32
5	Ditsala	42

SETSWANA

Buka

I

Kgweditharo!



Nna




Gatisa o be o tshase.



Ke

mosetsana





Ke

mosimane

MORUTABANA: Saena

Letlha






Itshwantshe.






Tshasa dikerese go ya ka dingwaga tsa gago.



I.3

Kgweditharo 1 - Beke 1-5



Kgomaretsa o qatise.

b




Dirisa letshwao le ✓ go tlhopha karabo e e napagetseng.

Mmala wa matlho a me



Mmala wa moriri wa me



1.5


Kgweditharo 1 – Beke 1-5



Tshwantsha sefatlhego sa gago.



Tlhophha le go bua ka seo o se ratang.





1.7



Thala mola go lebaganya dilo tse di tshwanang.

Kgweditharo 1 - Beke 1-5





Sekeletsa lebokoso lengwe le lengwe leo le nang le selo se le sengwe mo moleng.







Mmele wa me



A re tlotleng le qo kgomaretsa
dikarolo tse di tlogetsweng.
















2.I



Gatisa mme o tshase mebalajaka mo sekaong.







2.2





Dira momeno mo moleng o o mo magareng.







Sega le go kgomaretsa ka nepagalo.





18

2.4



Thala seatla sa gago.



Gatisa menwana.

--	--	--	--	--




2.5

Kgweditharo 1 - Beke 1-5



A re tlotleng ka tatelano ya ditiragalo tsa mo mosong.





Sekeletsatsetshwantsho se se sa tsamaelaneng le tse dingwe.






2.7



Sekeletsa sef atlhago se se tshwanang le sa ntliha mo moleng mongwe le mongwe.









Kgweditharo 1 - Beke 1-5



22



Gatisa go boeletsa paterone.



3

Mo phaposiborutelong



A re tlotleng ka setshwantsho.










3.I







Gatisa megala, tshwaya ✓ mogala o moleele go
gaisa mme o be o sekeletse o o mokhutshwane.





A re baleng.












3.3



Tshasa ditshwantsho di le 2 mo moleng mongwe le mongwe.





3.4

Tlotla ka ditiragalo tsa letsatsi le letsatsi kwa sekolong.



3.5







Kgomaretsa ditshwantsho tsa dilo tse o di dirisang tsa sekolo mo kgetsaneng.



3.6



Gatisa mola o o maronthorontho go sala tsela morago.





Botshelo jo boitekanetseng



A re tlotleng ka
setshwantsho.






4.I




Gatisa mela go sala mmala morago.



4.2






Gatisa o tshase mmala.



4.3




Sekeletsa lebokoso le le nang le ditshwantso di le tharo. Gatisa palo 3.









4.4



Sega mo meleng o age malepa.






4.5



Sega mo maronthoronthang o rulaganye ditshwantso ka tatelano ya ditiragalo.



ମ

ନ

ମ





ନ

ନ

4.6




Kgomaretsa, bala le go gatisa dipalo.



5

Ditsala

Kgomaretsa ditikara le go tlotla ka di ditshwantsho.





5.I



Sekeletsa setshwantsho se se tshwanang le sa ntlha mo moleng mongwe le mongwe.



5.2




Supa dipharologano mo ditshwantshong tse.



5.3




Gatisa mela go sala mebala morago.



5.4



Tshasa diapole, letsatsi le ditamati ka mebala e e nepagetseng.



5.5



Sekeletsa ditshwantsho tsotlhhe tsa selemo.






5.6



Tlotla ka ditiragalo tsa setlha sa selemo o be o kgometsa ditikara.

mogote




5.7



Tlotla ka ditiragalo tsa setlha sa mariga o be o kgometsa ditikare.








tsididi



5.8



Sega le go kgomaretsa metsu go thusa ditsala go fitlha ko metshamekong.





Mesego (Tse-di-segeletsweng)




Dimpopo tsa menwana:

Tlhophha phologolo e le I mme o kwale tlhaka ya ntlha ya leina la gago mo sekipeng sa yona. Morago o kwale ditlhaka tsa ntlha tsa maina a ditsala tsa gago di le 4 mo tsa tse dingwe.




Malepa a dipalo:

Sega go bapa le mela ya maronthorontho go bopa dikarata tse di nyalyang dipalo. Morago o golaganye ditshwantsho le dipalo tse di nepagetseg, kgotsa le palo e e nepagetseg ya maronthorontho e o ka e dirisang go go thusa mo dibopegong.



Motshameko wa Kgakologelo:

Sega dikarata mo meleng ya maronthorontho a mantsho. Tlhakathlhakanya (šafola) dikarata mme o di pake mo godimo ga tafole o di ribegile. Jaanong ribogolola dikarata di le pedi ka nako e le nngwe. Fa di nyalana o ka nna wa di baya fa thoko. Bona gore ke mang yo o tlaa fetsang go paka dikarata tsotlhe la ntlha. Dirisa dikarata tsa gago tsa kgakologelo mme o tshameke motshameko wa go thiphola (snap) le tsala ya gago.



Diphologolo tsa pampiri ya ntlwanaboithusetso:

Batla dirolo tsa dipampiri tse di fedileng tsa matlwana a boithusetso. Seg a dikhutlonnetsepa mme morago o kgomaretse manathwana a magolo a dikhutlonnetsepa go dikologa dirolo tsa dipampiri tsa matlwana a boithusetso go khurumetsa dikube. Jaanong sega ditlhogo mme o di kgomaretse mo dirolong kwa godimo. Dirisa ditikara tsa diphologolo mme o kgomaretse difatlhego mo ditlhogong jaaka o rata. Kgomaretsa matsogo, maoto le mogatla tsa phologolo nngwe le nngwe mo dirolong. Gape o ka nna wa thala wa bo wa itirela phologolo ya gago.

Dira dibuka tse di manyokenyoke.
Mena mo meleng e e tletseng mme o sege mo
meleng e e maronthontho.

3



tharo



tlhapi

2



pedi



katse

1




nngwe



ntšwa

Dipalo



Diotlwana



mokgatitswane




nne



4

nonyane



tlhano




5

pebanyana



thataro



6

mmutlanyana



supa



7

**MESEGO (TSE-DI-SEGELETSWENG)
YA ME**





KGOMARETSA FA

KGOMARETSA FA










KGOMARETSA FA

KGOMARETSA FA









GLUE HERE














STICKERS

GRADE R BOOK1

8



6



12





20



30



31



43



47



49-50



